

S a d r Ź a j

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

- Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja. 1.

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u OAS opštine Ugljevik. 3.
- Uputstvo o kretanju finansijsko –knjigovodstvene dokumentacije u Administrativnoj službi opštine Ugljevik 5.
- Uputstvo za održavanje javnih rasprava o budžetu opštine Ugljevik. 18.
- Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o upotrebi službenih kola.. . . . 53.
- Rješenja za realokaciju sredstava. 75.
- Rješenja 73.
- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2013. godinu-broj 8.. . . . 75.
- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2013. godinu-broj 9.. . . . 77.
- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2013. godinu-broj10.. . . . 80.
- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2013. godinu-broj11.. . . . 82.
- Odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rezultatima okončanog postupka.

AKTI SO-e

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12) i člana 15. Odluke o priznanjima u Opštini Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 5/99. i 7/01), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj dana 22. 10. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
O DODJELI OPŠTINSKIH PRIZNANJA

Povodom Svete Petke – Paraskeve, Slave opštine Ugljevik, dodjeljuju se slijedeća priznanja:

I – POVELJA OPŠTINE UGLJEVIK

Orkestar harmonika „Aleksa Šantić,, Ugljevik za istaknut rad i djela od opšteg značaja za opštinu Ugljevik, u oblasti muzičkog stvaralaštva.

II - M E D A L J E

ZLATNA MEDALJA „Filip Višnjić,,

Profesor Vladimir Murza, za postignute uspjehe u oblasti muzičkog stvaralaštva.

Profesor Aleksandar Skljarov, za postignute uspjehe u oblasti muzičkog stvaralaštva.

Cvijetinović Tomislav, učenik osnovne muzičke škole „Kornelije Stanković“ Ugljevik, za postignute uspjehe u oblasti muzičkog stvaralaštva.

Sanja Jović, đak generacije SŠ „Mihailo Petrović Alas,, Ugljevik , za postignute uspjehe u oblasti obrazovanja.

Ahmetović Ibrahim iz Šapca, za doprinos u razvoju kulturno umjetničkog stvaralaštva.

SREBRENA MEDALJA „Filip Višnjić,,

Petrović Nedeljko iz Donjeg Zabrđa, za doprinos u razvoju sporta

BRONZANA MEDALJA „Filip Višnjić,,

Nada Marković iz Ugljevika za postignute uspjehe u oblasti kulture

III - ZNAČKE OPŠTINE UGLJEVIK

ZLATNE ZNAČKE

Posthumno, Dr Jovo Simić, za istaknut dugogodišnji rad i doprinos u oblasti zdravstva.

Posthumno, Blaško Milivojević, za istaknut dugogodišnji rad i doprinos u oblasti zdravstva.

Posthumno, Petar R. Nešković, za istaknut dugogodišnji doprinos u funkcionisanju Skupštine i lokalne zajednice.

„BORS PREPOROD,, D.O.O. Ugljevik , za postignute uspjehe u oblasti privrede.

Đorđija Avramović, za postignute rezultate u oblasti privrede.

Tomislav Benović, za nesebično požrtvovanje i humanost u zaštiti interesa radnika RiTE Ugljevik, kao član Sindikalnog odbora.

SREBRENA ZNAČKA

Mihajlo Sekulić iz Tutnjevca , za postignute uspjehe u oblasti proizvodnje voća.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-013- 31 /13
Datum, 22. 10. 2013. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Na osnovu člana 43. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi

P R A V I L N I K**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI OPŠTINE UGLJEVIK****Član 1.**

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/12, 5/12, 6/12, 12/12, 13/12, 1/13, 4/13, 5/13, 7/13) u članu 31. Sistematizacija radnih mjesta Odjeljak V-3 Odjeljenje za društvene djelatnosti, Odsijek za boračko-invalidsku zaštitu i CŽR u tački 3. naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU“ i u istoj tački u opisu posla dodaje se jedna alineja koja glasi: „- vođenje evidencija spomenika.“

U istom Odjeljku, Odsijek za društvene djelatnosti u tački 1. u opisu posla alineje 12. i 13. brišu se.

U istom članu u Odjeljku V-4 Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u tački 9. u opisu posla dodaju se dvije alineje koje glase:

- „- izdavanje licenci „B“ i „D“ za prevoznike i vozilo,
- izdavanje legitimacija za vozače motornih vozila“.

U istom Odjeljku dodaje se tačka 14. koja glasi:

„ 14. STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU NAPLATE

Opis poslova:

- saradnja sa Odjeljenjem za finansije
- vođenje kartica komunalne naknade, zakupa zemljišta, reklamnih panoa i ljetnih bašta,
- dostava podataka o zaduženju i naplati prihoda, stanje duga kao i drugih izvještaja,
- izdavanje potvrda na osnovu izvršenih uplata i uvida u kartice obveznika komunalne naknade, zakupa i dr. potraživanja,
- slanje i vođenje evidencija poslatih opomena obveznicima koji su pali u docnju,
- aktivnosti na što većoj sveobuhvatnosti obveznika plaćanja komunalne naknade, zakupa i dr. potraživanja i njihova bolja naplata, obavlja i druge poslove po naređenju načelnika Odjeljenja.
-

Odgovornost:

- odgovoran za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova

Uslovi:

- za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja
- SSS, ekonomskog smjera
- tri godine radnog iskustva
- stručni ispit za rad u upravi

- poznavanje rada na računaru

Status: - opštinski službenik, stručni saradnik
Broj izvršilaca: - 1 izvršilac

U istom članu u Odjeljku V-5 Odjeljenje za finansije, Odsijeku za budžet i računovodstvo u tački 2. u uslovima dodaje alineja koja glasi: „licencu sertifikovanog računovođe“.

U istom Odjeljku i istom odsijeku u tački 5. u uslovima alineja 1 mijenja se i glasi: „VSS, ekonomskog smijera“.

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12- 12/13
Datum, 25. 09. 2013. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", 101/04, 42/05 i 118/05), i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik, dana 25.09.2013. godine, d o n o s i:

UPUTSTVO
o kretanju finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije u Administrativnoj
službi opštine Ugljevik

1. SVRHA I CILJ

Uputstvom se daju smjernice za kretanje dokumentacije u vezi sa finansijskim transakcijama u okviru budžetske potrošnje Administrativne službe i ostvarenja prihoda opštine Ugljevik, po osnovu zakona, podzakonskih akata, ugovora, sudskih odluka, upravnih i drugih akata nadležnih organa.

Cilj Uputstva je regulisanje kretanja finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije (u daljem tekstu: FKD) u funkciji poboljšanja efikasnosti sistema internih kontrola i obezbjeđenja kvalitetne osnove za evidentiranje i izvještavanje o finansijskim transakcijama i poslovnim događajima u Administrativnoj službi opštine Ugljevik.

2. PODRUČJE I PRIMJENA

Ovo Uputstvo se primjenjuje na sve organizacione jedinice Administrativne službe opštine koji su određeni kao područja kretanja FKD dokumenata.

3. VEZE SA DRUGIM DOKUMENTIMA

3.1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine Ugljevik

3.2. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik

3.3. Pravilnik o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u opštinskoj upravi

3.4. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

3.5. Pravilnik o računovodstvenoj politici opštine Ugljevik

3.6. Odluka o načinu organizovanja lokalnog trezora opštine Ugljevik

3.7. Kalendar isplata/Liste prioriteta plaćanja

4. DEFINICIJE, OZNAKE, SIMBOLI I SKRAĆENICE

- **FKD/finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija:**
 - eksterna dokumenta - situacije, ulazne fakture, sudska rješenja, vansudska poravnanja, obračuni, knjižne obavijesti i dr.
 - interna dokumenta - odluke, zaključci, rješenja, putni nalozi, obračuni plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i lica angažovanih po ugovorima odobrenja/nalozi za plaćanja, kao i drugi akti/dokumenti nadležnih organa u vezi sa finansijskim transakcijama
- **obraci za trezorsko poslovanje** - obrasci koje popunjava AS opštine Ugljevik i ostali niže potrošačke jedinice (1-Zahtjev za nabavku, 2-Grupa računa i avansi, Z-Grupa naloga za knjiženje, 4-Dobavljač/ predstavništvo/banka, 5-Bruto plate i naknade za komisije)
- **organizaciona jedinica AS** - odjeljenje/služba Administrativne službe opštine Ugljevik
- **NPJ** - niže potrošačke jedinice lokalnog trezora (Administrativna služba, Centar za socijalni rad, Centar za kulturu, Vatrogasna jedinica, Dječije obdanište, Agencija za razvoj MSP, Srednja škola i Narodna biblioteka).
- **Ostali budžetski korisnici**-korisnici budžeta opštine Ugljevik, osim NPJ

- **lokalni trezor:** Administrativna služba opštine i Ostale niže potrošačke jedinice
- **dobavljač** - organizacija ili osoba koja snabdijeva proizvodom, robom ili vrši usluge za potrebe Administrativne službe
- **kupac/korisnik** - organizacija /građanin/ koja prima proizvod /uslugu/
- **ovjera** - predstavlja verifikacionu proceduru FKD kojom se utvrđuje potpunost, tačnost, autentičnost i/ili valjanost transakcija, događaja ili informacija
- **odobrenje/nalog za plaćanje** - interno kreiran dokument kojim se nalaže isplata budžetskih sredstava (na osnovu izvršnog akta suda, Skupštine opštine Ugljevik i drugih nadležnih organa, avans po ugovoru i sl.) sa propisanim osnovnim elementima neophodnim za ispravno postupanje u isplati i evidentiranju podataka. Nalog za plaćanje se popunjava na obrascu koji je u prilogu ovog Uputstva (Prilog 1)
- **AS** - Administrativna služba opštine Ugljevik
- **IDK** - interna dostavna knjiga

5. OPIS KORAKA, ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA

FKD u AS opštine Ugljevik treba da osigura čuvanje dokaza o donesenim odlukama, poslovnim događajima i transakcijama i mora biti sačinjena i ovjerena u skladu sa zakonskim propisima, računovodstvenim standardima i internim aktima AS.

Prilikom prijema/predaje FKD u AS opštine Ugljevik primjenjuju se propisi i Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik.

U zavisnosti od vrste dokumenta zaposleni u AS su dužni da se pridržavaju postupaka i rokova pri kretanju FKD od ulaza (eksterne) odnosno kreiranja (interne) dokumentacije, kroz progres u svim fazama, do konačne klasifikacije u evidencijama, kako je opisano u tekstu koji slijedi.

5.1. FAKTURE/OBRAČUNI I DRUGA ULAZNA DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI PLAĆANJE

(1) Ulazna FKD (fakture/obračuni, situacije, sudska rješenja, vanskudska poravnjenja, zahtjevi za: pomoć, refundacije, donacije, regres, subvencije i slični akti/dokumenti u vezi sa finansijskim transakcijama iz okvira budžetske potrošnje i akta koja dovode do promjena u strukturi imovine Opštine) obavezno se zaprima putem pisarnice.

Ukoliko se prijemom "lične pošte" nakon otvaranja pošiljke konstatuje da nije u pitanju lična stvar, već službeni zahtjev (za pomoć i sl.), dokument se obavezno vraća u pisarnicu na zavođenje u kartoteku.

Iz pisarnice primljena FKD se putem IDK, istog ili na početku narednog radnog dana dostavlja u nadležno odjeljenje/službu na ovjeru.

(2) Po prijemu faktura, obračuna, situacija u nadležnom (resornom) odjeljenju/službi vrši se formalna i suštinska kontrola primljenog dokumenta i njegove pripadnosti tom odjeljenju/službi. Odgovorno lice upoređuje podatke iz dokumentacije sa stvarnim izvršenjem nabavke, čime se obezbjeđuje kontrola kvantiteta i kvaliteta izvršenih poslova u odnosu na ugovor (obim, vrsta, cijena, količina i kvalitet) i ispunjenje tenderskih uslova, što se potvrđuje potpisom odgovornog lica na štambilju sa oznakom „Kontrolisao”.

U nadležnom odjeljenju/službi ova dokumentacija se, po pravilu, zadržava do 3 dana. Pomenuti rok uključuje obavezu potpune ovjere dokumentacije koja podrazumijeva, pored ovjere od strane rukovodioca resornog odjeljenja/službe, upoznavanje Načelnika opštine (uz potpis) i, izuzetno po potrebi, dodatnu provjeru/ovjeru nadzornog organa.

(3) Izuzetno, dokumentacija se može zadržati najduže 5 dana u slučaju neusklađenosti formalnog karaktera i/ili manje značajnosti (u podacima iz otpremnice, fakture, situacije, ugovora i dr.) kada postoji potreba dodatne provjere podataka/činjenica (što se dokazuje pisanom prepiskom sa dobavljačem, nadzornim organom i sl.). U okviru tog roka obezbjeđuje se novi dokument sa usaglašenim/potvrđenim podacima ili knjižna obavijest kojom se prethodni podaci koriguju (stavovima odobrenja ili zaduženja).

Takođe se izuzetkom smatraju okolnosti u kojima nije moguće obezbijediti potpis odgovornih lica zbog njihovog odsustva, što se konstatuje kratkom zabilješkom na poledini dokumenta.

(4) Ukoliko se po prijemu FKD konstatuju suštinska odstupanja, koja nisu prihvatljiva sa stanovišta ispunjenja uslova za plaćanje, dobavljaču se vrši povrat ulaznih dokumenata u roku od 5 dana od dana prijema, uz dopis rukovodioca resornog odjeljenja/službe u kome se detaljno obrazloži neusklađenost i predlože radnje i postupci za prevazilaženje problema.

(5) Za nabavke materijala, roba ili usluga, po prethodnoj narudžbenici resornog odjeljenja/službe (materijal, stručna literatura, časopisi, zbornici, usluge popravke sredstava rada i sl.) lice koje preuzima materijal od dobavljača dužno je naručiocu bez odlaganja dostaviti primjerak pisanog dokumenta kojim se potvrđuje isporuka i isporučeni materijal uz potpis, kako bi mogao izvršiti kontrolu fakture koja stiže naknadno. Predaja otpremnice i materijala vrši se pismeno rukovodiocu odjeljenja/ službe ili licu koje on ovlasti.

(6) Ukoliko se nabavka odnosi na stalna sredstva AS, rukovodilac odjeljenja/službe treba da obezbijedi 1 kopiju računa sa pratećom dokumentacijom radi evidentiranja i u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava, koju nakon provedene verifikacione procedure likvidator IDK dostavlja Stručnom saradniku za knjigovodstvo javnih dobara, osnovnih sredstava, sitnog inventara i alata.

(7) Za (izvršne) sudske odluke/rješenja i vansudska poravnanja obavezno se pribavlja pismeno mišljenje (propisno ovjereno) službenika pravnika koga ovlasti Načelnik opštine. Vansudsko poravnanje ima izvršnu snagu samo ako ga potpiše Načelnik opštine ili lice koje on ovlasti. Kompletna verifikaciona procedura u odjeljenju/službi se treba provesti u roku od 5 dana, odnosno hitno ukoliko postoji mogućnost prekoračenja roka dospelosti obaveza. Nakon sprovedene verifikacione procedure dokument se dostavlja Odjeljenju za finansije-Odsjek za budžet i finansije.

(8) Zahtjevi za isplate po osnovu propisa, odluka i Rješenja SO-e i Načelnika (regresirane kamate, subvencije, grantovi, jednokratne pomoći i dr.) se procesuiraju, pri čemu se, u skladu sa ispunjenim uslovima, odobrava/nalaže isplata budžetskih sredstava u određenom iznosu (na obrascu Nalog za plaćanje-Prilog 1 ovog Uputstva). Nalog za plaćanje sadrži potrebne podatke u cilju ispravne doznake sredstava i pravilnog evidentiranja potrošnje, a najmanje sljedeće:

- podatke o nalogodavcu za plaćanje, oznaku/broj i datum naloga,
- korisnika sredstava i njegove identifikacione podatke (naziv, sjedište i JIB-za pravno lice; ime, prezime, adresu i JMBG-za fizička lica),
- sažeto obrazloženje/osnov za odobrenje (podaci o zahtjevu, mišljenje o ispunjenju uslova ili poziv na broj ugovora u slučaju plaćanja avansa po ugovoru i sl.),
- budžetska stavka (šestocifreni račun),
- iznos za plaćanje, banku i žiro-račun/tekući račun i
- potpis ovlaštenog lica.

Rok za procesuiranje zahtjeva, uključujući popunjavanje naloga za plaćanje je 5 dana.

(9) Po okončanju formalne i suštinske kontrole, u okviru gore navedenih rokova, ulazna dokumentacija se IDK iz nadležnog odjeljenja/sluzbe dostavlja u Odjeljenje za finansije/Odsjek za budzet i finansije.

(10) U Odsjeku za budzet i finansije u roku od 3 dana obavlja se likvidatura - dodatna provjera racunske tacnosti, ispravnosti i kompletnosti dokumentacije i potrebnih priloga, ukljucujuci i klasifikaciju racuna (šestocifreni konto) na kome se evidentira trošak. Po obavljenoj likvidaturi (uz potpise šefa Odsjeka za budzet i finansije i načelnika Odjeljenja za finansije na štambilju sa oznakom „Likvidirano”) dokumentacija se IDK dostavlja Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje dokumentacije Administrativne službe/Odsjek za računovodstvo i trezor.

Ukoliko se ulazna FKD odnosi na nabavku stalnih sredstava i sitnog inventara, koji se evidentiraju u pomoćnoj računovodstvenoj evidenciji, u istom roku kopija FKD u vezi sa tom nabavkom IDK dostavlja se Samostalnom stručnom saradniku za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara i sitnog alata i inventara, prethodno verifikovana kao i originali tih dokumenata (a koji se istovremeno dostavljaju Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje dokumentacije Administrativne službe). U pomoćnoj evidenciji podaci treba da se unesu najkasnije u roku od 5 dana.

(11) Nakon prijema, u roku od 3 dana, Stručni saradnik za preuzimanje i knjiženje dokumentacije Administrativne službe, dokumenta zavodi u knjigu ulaznih faktura, a zatim sačinjava odgovarajuće trezorske obrasce (br. 2, 3 i 4), u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju, te obezbjeđuje ovjeru od strane Šefa odsijeka za računovodstvo i trezor i Načelnika odjeljenja za finansije (na lijevoj strani trezorskih obrazaca).

(12) Obrasci za trezorsko poslovanje (br. 2) se dostavljaju Stručnom saradniku za unos u trezor, putem knjige protokola lokalnog trezora, koji su dužni u roku od (ukupno) 4 dana da izvrše unos podataka u sistem, što se ovjerava potpisom (na desnoj strani obrazaca, uz datum unosa). Nakon unosa 1 ovjeren primjerak obrasca (br. 2) se proslijeđuje Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ, na obradu.

U izuzetnim slučajevima, kada se podaci ne mogu unijeti u sistem zbog nedostatka sredstava na naznačenoj poziciji, sačinjava se zabilješka u 2 primjerka, od kojih se jedan primjerak IDK dostavlja Načelniku odjeljenja za finansije, čime se unos podataka u sistem odlaže do obezbjeđenja raspoloživih sredstava.

(13) Nakon unosa podataka u sistem Samostalni stručni saradnik za plaćanja priprema naloge za plaćanje, u skladu sa kalendarom/prioritetima plaćanja i pismenim naređenjima Načelnika Opštine, koje potpisuju Načelnik opštine i drugo ovlašteno lice.

(14) Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu gotovinska plaćanja vrši u skladu sa propisima o blagajničkom poslovanju i utvrđenom maksimumu. Kod podizanja gotovine i blagajničkog maksimuma, blagajna popunjava propisani trezorski obrazac (broj 2) u tri primjerka i dostavlja ga kroz IDK Stručnom saradniku za unos trezor, koji ovjerava prijem i jedan ovjeren primjerak isti dan vraća saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, na obradu i podizanje gotovine po proceduri propisanoj za podizanje gotovine (popuna čeka, ovjera od nadležnih i realizacija). Nakon izvršenog plaćanja Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu sačinjava propisani trezorski obrazac i uz svaki blagajnički izvještaj koji dostavlja na knjiženje u roku od dva dana. Procedura unosa u glavnu knjigu trezora traje najduže dva dana.

5.2. NARUDŽBENICE, UGOVORI I ANEKSI UGOVORA PO OSNOVU NABAVKE ROBA I USLUGA

(1) Nabavke se vrše u skladu sa zakonom i internim pravilima/procedurama za javne nabavke, na osnovu dinamičkih planova, pokretanjem naloga od strane ovlaštenog lica resornog odjeljenja/sluzbe.

Ukoliko se procedura nabavke okonča zaključenjem okvirnog sporazuma, sukcesivne nabavke se realizuju u skladu sa potrebama i dinamičkim planovima, pri čemu se sa izabranim dobavljačem zaključuju pojedinačni ugovori (samo u rijetkim slučajevima nabavka se realizuje putem narudžbenice).

Za nabavke koje se realizuju putem direktnog sporazuma (vrijednosti do 6.000 KM, bez PDV) nalog za nabavku priprema nadležno odjeljenje i IDK dostavlja Službi za javne nabavke, zajedno sa predračunom ili ponudom izabranog dobavljača, a ishod okončanja postupka je nabavka koju prati odgovarajuća ulazna FKD (čiji je tok opisan u tački 5.1. ovog Uputstva).

(2) Neposredna nabavka se realizuje izdavanjem trebovanja od strane rukovodioca resornog Odjeljenja/sluzbe ili lica koga on ovlasti. Na osnovu iskazanih potreba, u skladu naprijed navedenim pravilima, referent koji vodi poslove ekonomata, a najkasnije u roku 3 dana od prijema dokumenta u kome su izražene potrebe za nabavkama popunjava odgovarajući obrazac za trezorsko poslovanje (br. 1), obezbjeđuje ovjeru/potpise ovlašćenih lica (na lijevoj strani obrasca), a zatim putem knjige protokola trezora predaje obrazac Stručnom saradniku za unos u trezor, koji najkasnije u roku od 3 dana unosi podatke u sistem i izlistava narudžbenicu u 4 primjerka od kojih 3 primjerka, potpisana i ovjerena od strane načelnika Odjeljenja za finansije, odmah dostavlja referentu koji vodi poslove ekonomata.

(3) Ovaj službenik istog dana distribuirao dobavljaču i Službi za javne nabavke po jedan primjerak narudžbenice (1 primjerak zadržava za vlastitu arhivu). Na osnovu toga dobavljač dostavlja poručeno, uz odgovarajući dokument koji potpisuje lice koje porudžbinu prima, a kasnije se ispostavlja faktura ili drugi obračunski dokument. Alternativno, odmah pri isporuci dostavlja se i obračunski dokument koji služi kao osnov za plaćanje. Prijem i dalji tok ulazne FKD po okončanju nabavke na osnovu narudžbenica opisan je u tački 5.1. ovog Uputstva.

(4) Nabavljeni materijal raspoređuje se naručiocima isti dan kada je preuzet i ekonomat nema magacinsko držanje zaliha.

(5) Ugovore i anekse po provedenoj zakonskoj proceduri javnih nabavki, u saradnji sa resornim odjeljenjem/sluzbom priprema Služba za javne nabavke, investicije i nadzor. Rukovodilac Službe za javne nabavke, investicije i nadzor potpisuje ugovore i anekse čime potvrđuje da je predmetna javna nabavka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, budžetom opštine, Programima kapitalnih ulaganja i Planom javnih nabavki i takav ugovor ili aneks dostavlja Načelniku opštine na potpis

(6) Referent u Službi za javne nabavke obavezan je da potpisane ugovore, uključujući i sve izmjene ugovora (anekse) odmah proslijedi u pisarnicu, u cilju zavođenja u kartoteku. Nakon toga ugovor/aneks ugovora se zavodi u jedinstveni registar ugovora i odlaže u skladu sa internim pravilima, a po jedan primjerak ugovora Služba za javne nabavke IDK dostavlja Odjeljenju za finansije, gdje se prati realizacija ugovora i svih izmjena ugovora (aneksa), jedan resornom odjeljenju a jedan zadržava u svojim evidencijama.

(7) Ugovori u kojima je predviđeno plaćanje avansa imaju isti tok kao i ugovori «bez avansa», s tim što je Služba za javne nabavke u obavezi da za ugovor sa predviđenim avansom popune nalog za plaćanje (Prilog 1 ovog Uputstva) i proslijede u Odsjek za budžet i finansije na ovjeru/likvidaciju prije plaćanja, i dalje na popunjavanje obrasca za trezorsko poslovanje, kontrolu i unos podataka u sistem lokalnog trezora, po postupku koji je identičan za tok dokumentacije opisan u tački 5.1. ovog Uputstva (kao za situacije i fakture). Nalozi za

plaćanje moraju biti numerisani, uredno popunjeni sa svim podacima, sa obaveznom naznakom broja ugovora na koji se plaćanje odnosi (broj pod kojim je ugovor zaveden u pisarnici opštine, a ne broj druge ugovorne strane).

5.3. ODLUKE, ZAKLJUČCI I DRUGI AKTI

Odluke Skupštine opštine

(1) Po prijemu odluke Skupštine opštine u nadležnom odjeljenju/službi u roku od 2 dana pripremi se nalog za plaćanje, numerisan i potpisan od strane rukovodioca odjeljenja/službe (Prilog 1 ovog Uputstva), koji se uz kopiju Odluke, putem IDK, dostavlja u Odjeljenje za finansije /Odsjek za budžet i finansije na likvidaturu, gdje se uz dodatnu provjeru potpunosti podataka potrebnih za isplatu, vrši klasifikacija budžetske stavke.

(2) Ukoliko je određen odloženi rok za realizaciju odluke (uslovljen drugim radnjama/ okolnostima) potrebno je da odgovorno lice u resornom odjeljenju/službi prati ispunjenje uslova i rok plaćanja i blagovremeno, najkasnije 8 dana prije obaveze plaćanja nalog za plaćanje dostavi u Odjeljenje za finansije/Odsjek za budžet i finansije na likvidaturu na dalje procesuiranje.

(3) Takođe, ako se realizacija odluke ne vrši jednokratno, već u više rata, obaveza nadležnog odjeljenja/službe je da prati rokove isplata. Prije svake pojedinačne isplate dijela iznosa (rate) koja dopijeva na određeni datum resorno odjeljenje/služba postupa na način koji je opisan u prethodnom stavu (blagovremena dostava naloga, najkasnije 8 dana prije obaveze plaćanja, sa kopijom odluke ili pozivom na broj odluke).

Zaključci, rješenja i drugi akti SO-e i Načelnika

(4) Zaključci Predsjednika Skupštine i Načelnika opštine moraju biti numerisani, a obavezno treba da sadrže sljedeće podatke:

- korisnike sredstava (naziv pravnog lica i sjedište/ime i prezime fizičkog lica sa adresom),
- poreski broj (za pravna lica - JIB/za fizička lica- JMBG),
- iznos isplate po poziciji i svakom korisniku (ako je u pitanju isplata sa više pozicija ili za više korisnika onda se moraju navesti pojedinačni iznosi po pozicijama odnosno korisnicima),
- način plaćanja (naziv banke i broj žiro-računa za pravna lica odnosno tekućeg računa za fizička lica),
- podatak o statusu korisnika - naznaka da li je lice zaposleno kod nekog subjekta (u svrhu određivanja obaveza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana).

(5) Zaključak, Rješenje ili drugi akt Načelnika opštine donosi se na osnovu zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći (u skladu sa određenim pravilima/kriterijumima), koji na pisarnici podnose pravna ili fizička lica (na odgovarajućem obrascu). Ukoliko Načelnik opštine ili lice koje on ovlasti procijeni da zahtjev nije osnovan ili se ne može pozitivno riješiti zbog nedostatka sredstava/ drugih razloga, podnosiocu zahtjeva se odgovori u pisanoj formi, uz odgovarajuće obrazloženje, u roku od 5 dana od prijema zahtjeva.

Po pravilu, zahtjev se IDK dostavlja u nadležno odjeljenje (ili predsjedniku odnosno sekretaru nadležne komisije) gdje se u naredna 2 dana priprema mišljenje. Uvažavajući mišljenje nadležnog odjeljenja (komisije) Načelnik opštine konačno rješava o ishodu zahtjeva. Ukoliko se zahtjev pozitivno riješi izdaje se rješenje za isplatu budžetskih sredstava, koji se istog dana IDK dostavlja u resorno odjeljenje i Odsjek za budžet i finansije na likvidaturu (na provjeru potpunosti podataka potrebnih za isplatu i određivanje budžetske stavke). Ako je osim

Načelnika opštine potrebna ovjera i načelnika resornog odjeljenja, tada se resornom odjeljenju rješenje dostavlja u 2 originalna primjerka, od kojih se IDK 1 primjerak dostavlja likvidatoru.

(6) Ako je rješenjem određena dodjela sredstava pomoći (npr. mjesnim zajednicama) za izmirenje obaveza prema dobavljačima resorno odjeljenje/služba treba prethodno da izvrši suštinsku kontrolu obavljenog posla i provjeri obračunsku dokumentaciju, po postupku koji je opisan u tački 5.1 .ovog Uputstva.

(7) Ukoliko je iz određenih razloga odložen rok za realizaciju rješenja SO-e/ Načelnika opštine (uslovljen drugim radnjama/ okolnostima) potrebno je da odgovorno lice u resornom odjeljenju/službi prati ispunjenje uslova i rok plaćanja i blagovremeno, najkasnije 8 dana prije obaveze plaćanja nalog za plaćanje dostavi u Odjeljenje za finansije/Odsjek za budžet na likvidaturu i dalje procesuiranje.

(8) Ako se realizacija rješenja ne vrši jednokratno, već u više rata, obaveza nadležnog odjeljenja/službe je da prati rokove isplata. Prije svake pojedinačne isplate dijela ukupnog iznosa (rate) koja dopijeva na određeni datum resorno odjeljenje/ služba postupa na način koji je opisan u prethodnom stavu (dostava naloga za plaćanje najkasnije 8 dana prije dospjeća obaveze, sa kopijom rješenja ili pozivom na broj rješenja).

(9) U Odsjeku za budžet i finansije se istog dana po prijemu naprijed navedenih dokumenata provjerava potpunost podataka koji su neophodni za isplatu i određuje budžetska stavka (šestocifreni račun). Postupak likvidature se verifikuje štambiljom sa oznakom „Likvidirano”, na kome se pored datuma i potpisa šefa Odsjeka za budžet i finansije, nakon upoznavanja i obavljene nadzorne kontrole, potpisuje i načelnik Odjeljenja za finansije.

(10) Tako pripremljena dokumentacija se IDK dostavlja iz Odsjeka za budžet i finansije u Odsjek za računovodstvo i trezor – Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje dokumentacije Administrativne službe, gdje se u roku od 2 dana podaci evidentiraju u knjigu ulaznih faktura, popunjavaju odgovarajući trezorski obrasci (3 primjerka) i obezbjeđuje potpisivanje obrazaca od strane ovlaštenih lica (na lijevoj strani trezorskih obrazaca).

(11) Obrazac za trezorsko poslovanje se zatim dostavlja Stručnom saradniku za unos u trezor, putem knjige protokola lokalnog trezora, i u roku od 3 dana vrši unos podataka u sistem.

(12) Ukoliko se plaćanje vrši bezgotovinski, nakon unosa u sistem pripremaju se nalozi za plaćanje, u skladu sa prioritetima plaćanja, koje potpisuju Načelnik opštine i drugo ovlašteno lice.

(13) Ukoliko se plaćanje po naprijed navedenim Odlukama, Zaključcima i Rješenjima vrši gotovinski (iznosi maksimalno do 3.000 KM) tada se po obavljenoj likvidaturi u Odsjeku za budžet i finansije dokumentacija dostavlja IDK Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu. Ako blagajna raspolaže sa dovoljno gotovine isplata sredstava po ovim rješenjima, zaključcima i odobrenjima/nalozima za plaćanje vrši se bez odlaganja, najkasnije narednog radnog dana u skladu sa pravilima blagajničkog poslovanja.

(14) Ukoliko u blagajni trenutno nema gotovinskih sredstava, Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu sačinjava specifikaciju potrebnog novca odnosno obezbjeđuje dopunu do visine blagajničkog maksimuma, tako što popunjava odgovarajući trezorski obrazac (br. 2) u skladu sa propisanim pravilima i obezbjeđuje potpise ovlaštenih lica

(načelnika Odjeljenja za finansije i šefa Odsjeka za računovodstvo i trezor - na lijevoj strani trezorskog obrasca).

(15) Trezorski obrazac (br. 2, u 3 primjerka) se dostavlja Stručnom saradniku za unos u trezor, koji ovjerava prijem (upisuje datum prijema i broj protokola trezora) i 1 ovjeren primjerak vraća Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu.

(16) Stručni saradnik za unos u trezor bez odlaganja unosi podatke u sistem trezora nakon čega se 1 primjerak (ovjeren, sa datumom unosa) dostavlja Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ na obradu.

(17) Nakon unosa podataka u sistem trezora obrazac se dostavlja Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu koji popunjava ček, obezbjeđuje potpise ovlaštenih lica i istog dana vrši realizaciju čeka u banci (podizanje gotovine, u skladu sa ovlaštenjem).

(18) Rok za provođenje procedure u jedinici trezora, kojom se obezbjeđuje mogućnost podizanja gotovine za plaćanje je 2 dana. Gotovinske isplate se vrše bez odlaganja, najkasnije narednog dana po podizanju gotovine (uvažavajući dnevni limit u držanju gotovine) i pravdaju se popunjavanjem odgovarajućeg trezorskog obrasca (br. 3), uz svaki blagajnički izvještaj.

(19) Obrazac za trezorsko poslovanje (br. 3) se dostavlja Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje dokumentacije AS, putem knjige protokola trezora, a unos podataka u sistem vrši se najkasnije u roku od 2 dana od dana njegovog prijema.

5.4. OBRAČUNI I ISPLATE PLATA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH FIZIČKIH LICA

Plate i druga redovna lična primanja zaposlenih

(1) Dokumentaciju u vezi sa isplatom plate, toplog obroka, putnih troškova i drugih naknada zaposlenih radnika i naknada za odbornički dodatak, priprema Samostalni stručni saradnik za personalne i administrativne poslove, u saradnji i uz ovjeru rukovodilaca odjeljenja/sluzbi i dostavljaju IDK u Odjeljenje za finansije/Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za mjesec za koji se vrše pomenute isplate. Dokumentacija mora biti uredna, sastavljena na osnovu propisno vođenih evidencija o prisutnosti na poslu.

(2) Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu prije obračuna plate vrši upoređivanje podataka o zaposlenim radnicima sa kadrovskom evidencijom (iz Referata za personalne poslove). Nakon toga vrši se obrada dokumentacije i utvrđuju pojedinačni iznosi za isplatu za svaki oblik primanja, popunjava trezorski obrazac br. 5 u tri primjerka, koji potpisuju šef odsjeka za računovodstvo i trezor načelnik Odjeljenja za finansije (na lijevoj strani obrasca).

(3) Nakon ovjere obrazac za trezorsko poslovanje (br. 5) se dostavlja Samostalnom stručnom saradniku za unos u trezor najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za obračunatu platu, topli obrok i putne troškove za prethodni mjesec, što se evidentira putem knjige protokola lokalnog trezora. Samostalni stručni saradnik za unos u trezor bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 dana unosi podatke u lokalni trezor. Osim stručnog saradnika unos u trezor za jedinicu trezora ovjerava (na desnoj stranici obrasca) šef Odsjeka za računovodstvo i trezor i načelnik Odjeljenja za finansije, nakon čega se 1 primjerak dostavlja Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ, na obradu (plaćanje u serijama ili pojedinačno plaćanje).

(4) Prenos ličnih primanja na tekuće račune u bankama vrši se najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za obračunatu platu, topli obrok, putne troškove i druge naknade za prethodni mjesec. U istom roku zaposlenima se dostavljaju pojedinačni obračuni plata u zatvorenoj koverti, uz lični potpis. Naloge za plaćanje potpisuju Načelnik opštine i drugi ovlašteni potpisnik.

Ostale isplate fizičkim licima

(5) Isplate po osnovu ugovora o privremenom i povremenom poslu/djelu, rješenju o formiranju komisije i odobrenom zahtjevu za isplatu po drugom osnovu zaposlenom i spoljnom saradniku dostavljaju se IDK iz nadležnog odjeljenja Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu. Nadležna odjeljenja dužna su da za ove vrste isplata istog, a najkasnije narednog radnog dana po prijemu ugovora, rješenja i dr. sastave nalog za plaćanje (na posebnom obrascu-Prilog 1 ovog Uputstva). Na osnovu ovog naloga Samostalni stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu u roku od 2 dana vrši obračun pripadajućih poreza i doprinosa i priprema dokumentaciju, na odgovarajućem obrascu (obračun/rekapitulacija), koji ovjerava šef Odsjeka za računovodstvo i trezor.

(6) Na taj način pripremljena i ovjerena dokumenta (nalog za plaćanje sa obračunom obaveza) dostavljaju se IDK u Odsjek za budžet i finansije, gdje se vrši likvidatura, najkasnije u roku od 2 dana, tako što se provjerava kompletnost podataka/dokumentacije i određuje budžetska stavka (šestocifreni račun). Postupak likvidature se verifikuju štambiljom sa oznakom „Likvidirano”, na kome se pored datuma i potpisa šefa Odsjeka za budžet i finansije, nakon obavljene nadzorne kontrole, potpisuje i načelnik Odjeljenja za finansije.

(7) Dokumentaciju, nakon likvidacije, šef Odsjeka za budžet i finansije vraća Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, koji istog dana popunjava trezorski obrazac br. 5 i obezbjeđuje potpisivanje obrazaca od strane ovlašćenih lica (na lijevoj strani trezorskih obrazaca).

(8) Obrazac za trezorsko poslovanje (br. 5) se dostavlja Stručnom saradniku za unos u trezor, putem knjige protokola trezora, a unos podataka u sistem vrši se istog, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema. Zatim se 1 primjerak obrasca dostavlja Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ u trezorskom sistemu koji vrši unos podataka u sistem odnosno prenos ličnih primanja na tekuće račune u bankama. Naloge za plaćanje potpisuju Načelnik opštine i drugi ovlašteni potpisnik.

5.5. PUTNI NALOZI

(1) Izdavanje putnih naloga u zemlji i inostranstvu i isplata pripadajućih troškova za službena putovanja vrši se u skladu sa odgovarajućom Uredbom Vlade RS i internim aktima opštine.

Putne naloge uz usmenu saglasnost Načelnika opštine potpisuju (odobravaju putovanja) načelnici odjeljenja ili rukovodioci službi. Načelnicima odjeljenja/samostalnih službi i odsjeka putne naloge izdaje Načelnik opštine ili lice koje on ovlasti. Na putnom nalogu se obavezno naznači odobreni iznos akontacije koji se može isplatiti ukoliko ima raspoložive gotovine u blagajni ili odobravanje upotrebe sopstvenog auta u službene svrhe.

(2) Po povratku sa službenog puta, u roku od 2 dana zaposleni radnik podnosi potpisan izvještaj o obavljenom putovanju načelniku odjeljenja/rukovodiocu službe, koji je odobrio

putovanje. Nalog mora biti uredno popunjen i potpisan od strane podnosioca i rukovodioca/nalogodavca.

(3) Svaki račun u vezi sa službenim putovanjem na osnovu koga se pravdaju troškovi i koji se nalaze u prilogu izvještaja moraju biti ovjereni od strane načelnika odjeljenja ili rukovodioca službe i upisani u obrazac putnog naloga.

(4) Ukoliko se službeno putovanje obavlja uz korištenje sopstvenog vozila, načelnik odjeljenja ili rukovodilac službe prilikom izdavanja putnog naloga istovremeno stavlja naznaku na putnom nalogu da odobrava korištenje sopstvenog vozila. Naknada za korištenje sopstvenog vozila obračunava se u visini dozvoljenoj kolektivnim ugovorom. Obračunata naknada za korištenje sopstvenog vozila isključuje pravo priznavanja troškova goriva.

(5) Ako se obračunava pripadajuća dnevica za službeni put, neće se priznavati troškovi po osnovu računa za hranu/piće priloženi iz putni nalog. Izuzetno, lica koja imaju pravo na reprezentaciju ostvaruju pravo na naknadu po osnovu priloženog računa za hranu/piće ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje troška reprezentacije. U protivnom (ako trošak nema karakter reprezentacije) isplata će se tretirati kao lično primanje, za koje postoji obaveza obračuna poreza na dohodak građana. Dnevnicе za službeno putovanje isključuju pravo na topli obrok za dane provedene na službenom putu za koje su ostvarene dnevnicе.

(6) Ovjereni putni nalog od strane podnosioca i rukovodioca odjeljenja/službe dostavlja se IDK Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu. U roku od 2 dana, na osnovu obračunatih sati provedenih na putu u zemlji/inostranstvu vrši se obračun dnevnicе/a i ostalih priznatih troškova (dokumentovanih računima, priznanicama, uplatnicama i sl.), a iznos za isplatu umanjuje za primljenu akontaciju. Pri tome se prethodno provjerava da li su opravdani troškovi ranijeg putovanja. Pravilnost obračuna naknada po putnom nalogu, u okviru pomenutog roka, ovjerava šef Odsjeka za računovodstvo i trezor.

(7) Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu IDK dostavlja putni nalog sa priložima u Odsjek za budžet i finansije, gdje se istog, a najkasnije u toku narednog radnog dana izvrši dodatna provjera ispravnosti/kompletnosti dokumenatacije i upisuje (šesticifrena) oznaka pozicije sa koje će se izvršiti plaćanje, što se verifikuje potpisima šefa Odsjeka za budžet i finansije i načelnika Odjeljenja za finansije (štambilj "Likvidirano").

(8) Tako ovjeren putni nalog dostavlja se IDK na isplatu Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, koji vrši isplatu obračunatih naknada po putnom nalogu bez odlaganja, najkasnije narednog radnog dana u skladu sa pravilima blagajničkog poslovanja.

5.6. DOKUMENTACIJA U VEZI SA NAPLATOM VLASTITIH PRIHODA

(1) Odjeljenja/službe koji iz okvira svoje nadležnosti, izdaju korisnicima usluga rješenja i druge obračune za naplatu lokalnih prihoda, dužni su da, istog ili prvog narednog dana od dana uručenja dokumenta, koji je osnov za obračun prihoda, 1 primjerak rješenja ili obračuna IDK dostave Samostalnom stručnom saradniku za praćenje lokalnih opštinskih prihoda (Odjeljenje za finansije/Odsjek za budžet i finansije), radi evidentiranja potraživanja u pomoćnim računovodstvenim evidencijama i praćenja, u cilju bolje naplate prihoda.

(2) Nadležna odjeljenja/službe u obavezi su da kopiju uplatnice koju im dostavi stranka obavezno proslijede Samostalnom stručnom saradniku za praćenje lokalnih opštinskih prihoda.

(3) Samostalni stručni saradnik je dužan da mjesečno usaglašava pomoćne evidencije sa podacima iz glavne knjige trezora i najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, podnosi u pisanoj formi izvještaj načelniku Odjeljenja za finansije.

5.7. OBRASCI OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA U VEZI SA TREZORSKIM POSLOVANJEM

(1) Obrasci za trezorsko poslovanje (br. 1-5) ostalih budžetskih korisnika opštine Ugljevik, koji se unose u lokalni trezor, predaju se putem knjige protokola lokalnog trezora u 3 primjerka svakog radnog dana od 12-14 sati, Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ.

(2) Obrasci za trezorsko poslovanje moraju biti ispravno, potpuno i uredno popunjeni u skladu sa propisanim pravilima i ovjereni od strane odgovornih lica budžetskih korisnika.

Prilikom prijema Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ je dužan, u skladu sa raspoloživim vremenom, da izvrše preliminarnu formalnu i suštinsku kontrolu obrazaca. Obrasci koji nisu popunjeni u skladu sa propisanim Uputstvom, uz usmeno obrazloženje nedostataka, odmah se vraćaju donosiocu.

Na insistiranje donosioca može se primiti i neispravno/nepotpuno popunjen obrazac, koji će se uz pismeno obrazloženje i odgovarajući dokaz o dostavi (IDK, dostavnica) vratiti donosiocu odmah, najkasnije u roku od 2 dana.

(3) Primljeni obrasci za trezorsko poslovanje, koji su ispravno popunjeni i uredno ovjereni od strane odgovornog lica budžetskog korisnika unose se u odgovarajuću operativnu jedinicu trezora najkasnije u roku od 3 dana od datuma prijema.

(4) Samostalni stručni saradnik za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ u skladu sa svojim ovlaštenjima je dužan da periodično, u skladu sa pravilima/procedurama o trezorskom poslovanju, a najmanje 1 mjesečno izlistaju i dostave odgovarajuće izvještaje iz sistema lokalnog trezora u cilju usaglašavanja evidencija budžetskog korisnika sa podacima iz glavne knjige trezora.

(5) Zahtjev za podizanje gotovog novca u cilju izvršenja gotovinskih transakcija ostalih budžetskih korisnika blagovremeno, najkasnije 3 dana prije očekivanog preuzimanja novca, podnosi se u 2 primjerka, od kojih se nakon unosa datuma prijema i potpisa, 1 vraća donosiocu. Pored osnovnih elemenata o budžetskom korisniku zahtjev treba da sadrži: iznos gotovine, obrazloženje (dopuna blagajničkog maksimuma i sl.) i pravdanje prethodno podignute gotovine (sa priloženim obrascom br. 3), te poželjnu apoensku strukturu i krajnji rok za izdavanje gotovine.

Prilikom podizanja gotovine obavezna je provjera identiteta i posjedovanja ovjerenog ovlaštenja za lice kome se predaje novac za budžetskog korisnika.

5.8. OSTALA PITANJA

Redoslijed plaćanja/lista prioriteta utvrđen je posebnim dokumentom. Diskreciono pravo je Načelnika opštine da na prijedlog načelnika Odjeljenja za finansije u opravdanim slučajevima, izuzetno, odredi drugačiji prioritet plaćanja.

U slučaju nedostatka sredstava za redovno izmirenje obaveza, a koje su dospjele po kalendaru plaćanja, u okviru istih kategorija, prioritet za plaćanje imaju obaveze čije neplaćanje u roku povlači mogućnost plaćanja zateznih kamata.

Plaćanje unutar kategorije dobavljača vrši se u skladu sa kalendarom isplata, na osnovu redoslijeda unosa u sistem lokalnog trezora, na jedan od računa (prema dogovoru sa dobavljačem), koji su otvoreni u bankama.

Isplate dobavljačima i drugim korisnicima budžetskih sredstava vrše se sa jedinstvenog računa trezora opštine nalozima za prenos na račun korisnika u skladu sa odgovarajućim propisima platnog prometa.

Izuzetno, obaveze se mogu izmirivati i na drugi dozvoljeni način prema propisima o obligacionim odnosima, na osnovu ugovora, koje ovjerava Načelnik opštine ili lice koje on ovlasti, samo ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, kojima se reguliše finansijsko poslovanje i platni promet.

6. PRILOZI

6.1. Nalog za plaćanje (Prilog 1)

7. PRIMJENA I OBJAVLjIVANjE

Ovo Uputstvo se primjenjuje od 25.09. 2013. godine, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik”.

Početkom primjene ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o kretanju finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije u Administrativnoj službi opštine Ugljevik u uslovima trezorskog poslovanja, broj 02-12-1/09 od 20.01.2009. godine i broj 02-052-3/10 od 02.02.2010.godine.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVİK
Broj:02-40-119
Datum,25.9.2013. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Prilog 1.

OPŠTINA UGLJEVIK
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

Nadležno odjeljenje/služba

Broj _____

Datum _____

N A L O G Z A P L A Ć A N J E

1. Korisni(k)-ci:	Naziv subjekta/ Ime i prezime
	Sjedište/Adresa
	Broj telefona
	JIB/JMBG

2. Osnov za plaćanje/obrazloženje:

(sažeto obrazloženje/osnov za odobrenje plaćanja, podaci o zahtjevu, mišljenje o ispunjenju uslova ili poziv na broj ugovora u slučaju plaćanja avansa po ugovoru i sl.)

3. Budžetska stavka:

(sa koje se vrši plaćanje, odnosno šestocifreni račun na kome se evidentira trošak)

4. Iznos za plaćanje:

(u slučaju plaćanja u više rata naznačiti ukupan iznos, dio koji je plaćen ranije i dio koji se trenutni plaća)

5. Način plaćanja:

(na blagajni AS ili na žiro račun odnosno tekući račun, kod određene banke)

Odgovorno lice :

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik je dana 05.11.2013. godine donio:

U P U T S T V O

za održavanje javnih rasprava o budžetu opštine Ugljevik

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Uputstvom se definišu ciljevi, aktivnosti i postupci javnih rasprava, u kojima građani, predstavnici organizacija, institucija i drugi zainteresovani učesnici participiraju u budžetskom procesu Opštine (u daljem tekstu: "učesnici javnih rasprava").

Član 2.

Odjeljenje za finansije, kao nosilac aktivnosti u provođenju javnih rasprava je obavezno da u periodu od 01. do 15. novembra svake godine, održi javne rasprave, kao dio budžetskog procesa, u cilju prepoznavanja zajedničkih interesa većine građana i interesa različitih specifičnih grupa u kreiranju konačnog budžetskog dokumenta.

Cilj održavanja javnih rasprava je da se obezbijedi veće učešće građana i javnosti u procesu budžetiranja, na način da se kroz Nacrt budžeta, obezbijedi bolje upoznavanje sa ciljevima, politikama i planovima razvoja Opštine u svakoj fiskalnoj godini i pruži prilika učesnicima javnih rasprava da daju svoja mišljenja, prijedloge i inicijative, kroz dvosmjernu komunikaciju sa nadležnim organima Opštine.

Organizovanjem javnih rasprava postiže se veći stepen transparentnosti budžetskog procesa i obezbjeđuju pretpostavke za realizaciju koncepta participativnog budžetiranja, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, Statutu Opštine i drugim relevantnim dokumentima.

II - PLANIRANJE I PROVOĐENJE JAVNIH RASPRAVA

Član 3.

Javne rasprave o budžetu Opštine se organizuju u tri faze: (1) planiranje, (2) provođenje i (3) naknadne aktivnosti.

Za planiranje i uspješno provođenje javnih rasprava odgovorno je Odjeljenje za finansije.

(1) Planiranje javnih rasprava

Član 4.

Faza planiranja obuhvata: (a) pripremne aktivnosti, (b) formiranje Radne grupe za provođenje javnih rasprava i (v) izradu Plana javnih rasprava.

Član 5.

U okviru pripremnih aktivnosti, nakon javnog objavljivanja Nacrta budžeta Opštine, na koji izjašnjenje daje Skupština opštine, javnost se putem interneta, oglasa, plakata i slično, javno poziva da prisustvuje javnim raspravama uz obavještanje o mjestu i vremenu njihovog održavanja, po ciljnim grupama, u skladu sa Planom.

Prilikom formiranja ciljnih grupa preferira se interesni i/ili teritorijalni princip, koji je osnov za mjesto i vrijeme održavanja javnih rasprava (objekti Opštine, mjesnih zajednica, čitaonica, škola i sl).

Član 6.

Na prijedlog Odjeljenja za finansije Načelnik opštine rješenjem formira Radnu grupu za provođenje javnih rasprava (u daljem tekstu: Radna grupa). Radna grupa ima najmanje 3 člana. Koordinator Radne grupe je načelnik Odjeljenja za finansije, a obavezni članovi su šef Odsjeka za budžet i finansije i Samostalni stručni saradnik za informisanje i odnose sa javnošću.

Zadatak Radne grupe je da sačini Plan javnih rasprava i pripremi prezentaciju Nacrta budžeta u kraćoj formi. Po završetku aktivnosti Radna grupa podnosi izvještaj o održanim javnim raspravama i priprema odgovore na postavljena pitanja tokom javne rasprave.

Jedan od članova Radne grupe (osim načelnika Odjeljenja) se imenuje za moderatora, koji posjeduje vještine vođenja javnih rasprava i održavanja pažnje na tematskim pitanjima.

Član 7.

Plan javnih rasprava, koji potpisuje Načelnik opštine, treba da bude realno postavljen, prilagođen ciljnim grupama, sa jasno definisanim zadacima odgovornih lica za svaku pojedinačnu aktivnost. Plan treba da sadrži sve osnovne informacije potrebne za organizaciju i koordiniranje aktivnosti javnih rasprava (ciljna grupa, aktivnosti, odgovornosti, mjesto i vrijeme održavanja).

(2) Provođenje javnih rasprava

Član 8.

Javne rasprave se održavaju u skladu sa terminima koji su predviđeni Planom, o čemu se javnost informiše najmanje 10 dana prije njihovog početka. Cilj informativne kampanje je da se učesnici javnih rasprava blagovremeno informišu o svim važnim aspektima javne rasprave, sa pozivom na učešće.

Informisanje se vrši putem lokalnih medija, oglasa, plakata, pozivnica i drugih javnih obavještenja, kontaktiranjem predstavnika mjesne zajednice i slično.

Posebno je važno učesnike javnih rasprava animirati da aktivno učestvuju u javnim raspravama dajući svoje prijedloge za budžetske pozicije, argumentovane i zasnovane na realnim osnovama.

Član 9.

Za potrebe javnih rasprava Odjeljenje za finansije priprema odgovarajuću prezentaciju dokumenta budžeta u kratkoj formi, koji je razumljiv za sve učesnike javnih rasprava.

Prezentaciju budžeta obavlja načelnik Odjeljenja za finansije ili šef Odsjeka za budžet i finansije. Prezentacija treba da uključi tabelarni pregled kratke forme budžeta, grafikone i

dijagrame koji ilustruju ključne aspekte budžeta i naglašavaju trendove u budžetskoj strukturi (prihode i rashode odnosno prilive i odlive).

Nakon prezentacije budžetskog dokumenta, učesnici javne rasprave daju svoje komentare, prijedloge, mišljenja i sugestije. Na postavljena pitanja učesnika javne rasprave odmah se daju odgovori, a u slučaju da iz nekog razloga to ne bude moguće, odgovor se dostavlja naknadno.

O toku javnih rasprava vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o toku javne rasprave, učesnicima i posebno o mišljenjima, prijedlozima i stavovima učesnika.

(3) Naknadne aktivnosti

Član 10.

Nakon okončanja javnih rasprava Radna grupa sistematizuje prijedloge i odgovore na pitanja učesnika javnih rasprava. Svi prijedlozi treba da budu razmotreni i grupisani po odgovarajućoj metodologiji.

Radna grupa predlaže listu prijedloga koje treba uključiti u budžet, a posebno se odvajaju zahtjevi koji ne mogu biti uvršteni jer nisu tematski prihvatljivi.

Član 11.

Odgovori na pitanja i izjašnjenja povodom zahtjeva, prijedloga, stavova i mišljenja iznijetih u javnoj raspravi moraju se sačiniti u pisanoj formi najkasnije do 30. novembra. Prihvaćeni zahtjevi se ugrađuju u radnu verziju Prijedloga budžeta koju sastavlja Odjeljenje za finansije i dostavlja Načelniku opštine na razmatranje.

U roku od 15 dana od završetka javnih rasprava Radna grupa sačinjava Izvještaj o sprovedenim aktivnostima u odnosu na ciljeve i zadatke iz Plana. Izvještaj, u čijem prilogu su Odgovori, sastavni su dio obrazloženja Odluke o budžetu koju usvaja Skupština opštine.

Izvještaj o rezultatima javne rasprave se dostavlja Načelniku opštine i rukovodiocima organizacionih jedinica Administrativne službe opštine.

Član 12.

Izvještaj o rezultatima javne rasprave objavljuje se na internet stranici Opštine, uključujući Odgovore, koji su sastavni dio obrazloženja prijedloga Odluke o budžetu.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-40- 1234/13
Datum, 05.11.2013. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72.stav 3.. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08,5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik, donosi

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O
DOPUNI PRAVILNIKA O UPOTREBI SLUŽBENIH KOLA

I

U Radnu grupu za izradu Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o upotrebi službenih kola („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 10/08, 5/11 i 1/13), imenuju se:

1. OSTOJIĆ RADOSLAV, diplomirani pravnik, službenik OAS
2. DRAGONJIĆ MLADEN, diplomirani inženjer saobraćaja, službenik OAS
2. RIKIĆ ZORAN, službenik OAS.

II

Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je: da utvrdi normative utroška goriva za vozila koja su u upotrebi kod Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik i iste u vidu Prijedloga dostave Načelniku opštine Ugljevik.

Rok za izvršenje: 10 dana.

.III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-62 /13
Datum, 31.10.2013. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se Srednjoj školi „Mihailo Petrović Alas“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

412700-Rashodi za stručne usluge.....250,00 KM ,

-na poziciju:

413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....250,00 KM .

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-806/13
Datum:22.07.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se PT Vatrogasnoj jedinici Opštine Ugljevik da može unijeti unaprijed Operativni budžet na sledećoj poziciji:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....2.601,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-808/13
Datum:22.07.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Centru za socijalni rad Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje350,00 KM

na poziciju:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....350,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-876/13

Datum:23.08.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava i to sa konta:

-412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikacionih i transportnih usluga.....500,00 KM

-412400 Rashodi sa materijal za posebne namjene.....1.000,00 KM

-na konto:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....500,00 KM

-412300-Rashodi za režijjski materijal.....1.000,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-883/13

Datum:26.08.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

-412900- ostali nepomenuti rashodi90,00 KM

na poziciju:

-412300-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....90,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-892/13

Datum:28.08.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava i to sa konta:

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....400,00 KM

-na konto:

-412300- Rashodi za režijski materijal.....300,00 KM

-412500- Rashodi za tekuće održavanje.....100,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-952/13

Datum:12.09.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

-412900- ostali nepomenuti rashodi153,00 KM

na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utroška kom.i kom.us.153,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1016/13
Datum:30.09.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Ju Centar za kulturu Opštine Ugljevik da može unijeti unaprijed Operativni budžet na poziciji:

412900- ostali rashodi.....1.800,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1030/13
Datum:02.10.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se Centru za socijalni rad Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal80,00 KM

na poziciju:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....80,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1034/13
Datum:02.10.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se “NARODNOJ BIBLIOTECI“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa pozicije:

-412900- ostali nepomenuti rashodi18,00 KM

na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.18,00 KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1005/13
Datum:24.10.2013.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Spasojević Rajku iz Ravnog Polja u iznosu od 500 ,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nastavak liječenja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 828 /13
Datum: 05.08.2013. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Gligorević Mariji iz Ugljevika u iznosu od 500 ,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nastavak liječenja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 836/13
Datum: 05.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Cvijetić Milijani iz Ravnog Polja u iznosu od 1500 ,00 KM (slovima: hiljadu petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za plaćanje matičnih čelija za liječenje od karcinoma.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 832/13
Datum: 05.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Nikolić Bogoljubu iz Mezgraje u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za rođenje trećeg djeteta.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 843 /13
Datum: 07.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jevtić Igoru iz Ugljevika u iznosu od 500 ,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog smrtnog slučaja u porodici.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 845 /13
Datum: 08.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata MZ „D. Trnova“ za Todorović Radomira iz Donje Trnove u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 350 /13
Datum: 14.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stojanović Zoranu iz Glinja u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 81 /13
Datum: 15.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Babić Dragici iz Ugljevik Sela u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 698 /13
Datum: 15.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Rankić Lukić Božidaru iz Ugljevik Sela u iznosu od 250 ,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka) na ime pomoći za troškove sahrane brata.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 344 /13
Datum: 15.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Ilić Goranu iz Ugljevika u iznosu od 200 ,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 – 684/13
Datum: 15.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stanković Miloradu iz G. Zabrđa u iznosu od 250 ,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 –471/13
Datum: 15.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Maksimović Slobodanu iz Ravnog Polja u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za operaciju očiju.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40 –460/13
Datum: 16.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Miljanović Miljanu iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 858/13
Datum: 20.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mijić Mirjani iz Ugljevika u iznosu od 100 ,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-749/13
Datum: 20.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Tripić Ljubiši iz Ugljevika u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za odlazak na sportski kamp u Banja Luku.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-857/13
Datum: 22.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jovičić Dragi iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nabavku invalidskih pomagala.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-818/13
Datum: 23.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Lazarević Aleksandri iz Ugljevika u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za studiranje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-874/13
Datum: 27.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Gligorević Mladenu iz Tutnjeva u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 891 /13
Datum: 27.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Ilić Cvijetinu iz Glinja u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 823 /13
Datum: 29.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Petričević Jeleni iz Ugljevika u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 116 /13
Datum: 29.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jovanović Cvijan u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) za nastavak liječenja-odlaska na dijalizu.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 469/13
Datum: 29.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Radivojević Đuki iz Ugljevika- Modran MZ Modran u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) za sanaciju štete nastale usled poplave.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 897/13
Datum: 29.08.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Pajić Aleksandri iz Bogutova Sela u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak studiranja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 914 /13

Datum: 09 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Simić Dragani iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak studiranja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 938 /13

Datum: 09 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mirković Sretenu iz Maleševaca u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak studiranja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 512/13
Datum: 09 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Petrović Zoranu iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka), na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 722 /13
Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Spasojević Nedeljki iz Zabrđa u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 868 /13

Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mijić Miroslavu iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 909 /13

Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Gligorević Ružici iz Tutnjevca u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 826/13

Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Gligorević Iliji iz Tutnjevca u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 490/13

Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Ikonić Zoranu iz Tutnjeva u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 523/13
Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mičić Miletu iz Zabrdā u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak studiranja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 668/13
Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stanković Mari iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 663/13

Datum: 12 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Radovanović Zoranu iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teške materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-482/13

Datum: 11 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stankić Božidarki iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 873/13
Datum: 12 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Žiki iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak liječenja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 963/13
Datum: 12 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Gajić Milki iz Bogutova Sela u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za nastavak liječenja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 503/13

Datum: 12 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mijatović Slaviši iz Mezgraje u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), na ime pomoći za kupovinu udžbenika za djecu.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 898/13

Datum: 13 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stevanović Ljubiši Ugljevička Obriježi u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje majke.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 187/13
Datum: 17 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stanišić Veliboru iz Zabrđa u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 982/13
Datum: 17 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Čajević Oliveri iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 266/13

Datum: 17 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Lazić Radoslavu iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje majke.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 528/13

Datum: 17 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Lazić Stoji iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-988/13

Datum: 18.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Dušanka Ugljevik Sela u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 986/13

Datum: 18 .09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Bogdanović Marijani iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 527/13

Datum: 30.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Dragić Mladenu iz Bogutovog Sela u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje djeteta.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 993/13

Datum: 23.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jovanović Gavro iz Zabrđa u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), za polaganje licence fudbalskog sudije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 49/13
Datum: 26.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Đokić Vojislav iz Gornje Trnove u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), zbog smrti majke.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 149/13
Datum: 26.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata MZ „Donja Trnova“ za Đurković Dragu iz Donje Trnove u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 66/13

Datum: 27.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj : 6/05 4/07,4/08, i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Čturić Miroslav iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 83/13

Datum: 30.09.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Huskić Dževad iz Atmačića u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1028/13

Datum: 02.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Spasojević Stevanu iz Donje Krčine u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1014/13

Datum: 07.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Miljanović Ozrenki iz Ugljevika Sela u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1004/13
Datum: 07.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Srijemac Ljubica iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za studiranje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-948/13
Datum: 08.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Simić Milisavu iz Donje Trnove u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-328/13
Datum: 09.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Ilić Cvijetinu iz Glinja u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka), za odlazak u sarajevo u sud BiH.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1071/13
Datum: 10.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Bojić Milivoje iz Tutnjevca u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1023/13
Datum: 10.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Pajkanović Jovan iz Korenite u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za liječenje majke.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-577/13
Datum: 10.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Igoru Todorović iz Ugljevika u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), za prekvalifikaciju.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-881/13
Datum: 11.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Zekić Stanku iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-461/13
Datum: 15.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Damjanović Miroslavu iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za nabavku ogreva zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-955/13
Datum: 15.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Đokić Radanu iz Ugljevika - Modran u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka), za nabavku ogreva zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-911/13
Datum: 15.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Petrović Nemanji iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-910/13
Datum: 15.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Maksimović Dušanki iz Donjeg Zabrđa u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1039/13
Datum: 15.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jović Ružici iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-56/13

Datum: 16.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Vičić Cvijeti iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka), za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-76/13

Datum: 16.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Mileni, iz Donje Trnove, po zahtjevu MZ „Donja Trnova“ u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-716/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jovanović Mići iz Donje Trnove u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-427/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stokanović Dragani iz Ugljevika u iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), za potrebe školovanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-927/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Ugrenović Miroslavu iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1114/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Dragici iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1113/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Radojki iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1111/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Marković Đorđiji iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 400,00 KM (slovima: četiristo konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1110/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Mitrović Cvijetinu iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1119/13
Datum: 17.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Lazarević Nadi iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),za kupovinu ogreva.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-54/13

Datum: 18.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Novaković Petru iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja Trnova“ u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-861/13

Datum: 18.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Nikić Mirjani iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-373/13
Datum: 21.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Stanković Milenko iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka),za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-284/13
Datum: 22 .10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Manojlović Milunka iz Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1107/13
Datum: 22.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Đurić Draganu iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka),za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-862/13
Datum: 24.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Simić Perici iz Ugljevik Sela u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1119/13

Datum: 24.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Petrović Branku iz Tutnjevca u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-73/13

Datum: 24.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Vidičević Jeleni iz Ravnog Polja u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-846/13

Datum: 24.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Simikić Tomi iz Starog Ugljevika u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),za liječenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1037/13

Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Čavić Miodragu iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-489/13

Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Zekić Petru iz Ugljevika-Modran u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka),zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-511/13

Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Simikić Željku iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka),za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-502/13
Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Jovanović Goranu iz Ugljevika u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka),zbog teškog materijalnog stanja..

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1108/13
Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se novčana isplata Lazić Draganu iz Tutnjevcau iznosu od 300,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka), za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1083/13
Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se novčana isplata Jović Slaviši iz Ugljevika iznosu od 500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka), za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-794/13
Datum: 29.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se novčana isplata Simikić Miloradu iz Ugljevika iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka), za školovanje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-550/13
Datum: 30.10.2013. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04;42/05 i 118/05), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 i 12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2013.GODINU

Član 1.

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi:

U tački III-RADOVI dodaju se nove podtačke 17 i 18 i glase:

*Podtačka 17. Izgradnja priključka servisnog puta (naselje Sjever /// u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 „Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500.
Procijenjena vrijednost radova iznosi 27.500,00 KM.*

Podtačka 18. Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe mjesnog voda u Srednjoj Trnovi,

Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac,

Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara

Janjari (Ugare) i

Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 93.000,00 KM.

Član 2.

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-116/13

Datum: 19.9.2013.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 8

Red. broj	Predmet nabavke	Planirana sredstva	Procijenjena vrijednost nabavke	Okvirno vrijeme pokretanja pos. JN	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Vrsta postupka JN	Odjeljenje zaduženo za pripremu posebnog dijela tenderske dokumentacije
<i>III RADOVI-dodaju se nove podtačke 17 i 18</i>							
1	Izgradnja priključka servisnog puta (naselje Sjever /// u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 „Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500.	27.500,00	27.500,00	septembar	novembar	Konkur.zahtjev bez dodatne obja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
2.	Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe mjesnog voda u Srednjoj Trnovi, Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevaca, Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara Janjari (Ugare) i Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima,	93.000,00	93.000,00	septembar	novembar	Konkur.zahtjev bez dodatne obja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
	Ukupno:	120.500,00	120.500,00				

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I DOPINAMA IZNOSI:

1.590.500,00 KM

Broj : 02-404-116 /13
Datum,19.09.2013.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04;42/05 i 118/05), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 i 12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU

Član 1.

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi:

U tački III-RADOVI dodaju se nove podtačke 19 i 20 i glase:

Podtačka 19. Lot-1:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež-Jovičići

Lot-2:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež

Lot-3:Javna rasvjeta Ravno Polje-Maksimovići

Lot-4:Javna rasvjeta Ravno Polje-pješačka zona nastavak

Lot-5:Javna rasvjeta Ravno Polje-Markovići

Lot-6:Javna rasvjeta Donja Trnova-Dobričići

Lot-7:Javna rasvjeta Donja Trnova-Nikolići

Lot-8:Javna rasvjeta Janjari

Procijenjena vrijednost radova iznosi 52.000,00 KM.

Podtačka 20.Izgradnja spomenika “Filip Višnjić” u Gornjoj Trnovi.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 20.000,00 KM.

Član 2.

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-120/13
Datum:2.10.2013.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 9

Red. broj	Predmet nabavke	Planirana sredstva	Procijenje na vrijedn nabavke	Okvirno vrijeme pokteretanja pos.JN	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Vrsta postupka JN	Odjeljenje zaduženo za pripremu posebnog dijela tenderske dokumentacije
<i>III RADOVI-dodaju se nove podtačke 19 i 20</i>							
1.	Radovi izgradnje javne rasvjete i to: Lot-1:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež-Jovičići Lot-2:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež Lot-3:Javna rasvjeta Ravno Polje-Maksimovići Lot-4:Javna rasvjeta Ravno Polje-pješačka zona nastavak Lot-5:Javna rasvjeta Ravno Polje-Markovići Lot-6:Javna rasvjeta Donja Trnova-Dobričići Lot-7:Javna rasvjeta Donja Trnova-Nikolići Lot-8:Javna rasvjeta Janjari	52.000,00	52.000,00	oktobar	decembar	Konkur.zahtjev bez dodatne obja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
2.	Izgradnja spomenika „Filip Višnjić“ u Gornjoj Trnovi	20.000,00	20.000,00	oktobar	decembar	Konkur.zahtjev bez dodatneobja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
	Ukupno:	72.000,00	72.000,00				

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I DOPINAMA IZNOSI:

1.662.500,00 KM

Broj: 02-404-120 /13
Datum,2.10.2013.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04;42/05 i 118/05), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 i 12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU

Član 1.

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi:

U tački III-RADOVI dodaju se nove podtačke 21 i 22 i glase:

Podtačka 21.

Lot 1: Izgradnja AB kolovoza na lokalnom putu L54, ukupne dužine 120 m, širine betonske trake: 3,0 m

Lot 2: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:2966,KO Ugljevik u MZ Stari Ugljevik, zaseok Falčići, dužine 230 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m

Lot 3: Nastavak izgradnje dijela nekat. puta u MZ Bogutovo Selo,dionica: Četenište – Maleševci, dužine 500.0m +160m , širine tucaničkog zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, KO Bogutovo Selo

Lot 4: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:1305/2, KO Bogutovo Selo,u MZ Brđani-Prokos, L51-Pecka, dužine 180 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m

Procijenjena vrijednost radova iznosi 47.000,00 KM.

Podtačka 22.

Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i Metodija u Ugljeviku

Lot 2: Proširenje postojećeg asfaltnog zastora u ulici Drage Tokića

Lot 3: Asfaltiranje nekategorisanog puta, Sjever II, Ugljevik, dionica “Ulica Kosovke djevojke-Milovanovići” , dužine 369 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije: L₁ škk=3,5+1x0,5 m i L₂ škk=2,6+2x0,5 m

Lot 4: Asfaltiranje platoa na parceli k.č. broj 214/2, KO Zabrdje,vlasništvo Milovanović Zorana iz Ugljevika

Lot 5: Asfaltiranje prilaznog puta iz ulice Drage Tokića u Ugljeviku

Procijenjena vrijednost radova iznosi 93.000,00 KM.

Član 2.

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-129/13
Datum:07.10.2013.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 10

Red.	Predmet nabavke	Planirana sredstva	Procijenjena vrijednost nabavke	Okvirno vrijeme pokretanja pos.JN	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Vrsta postupka JN	Odjeljenje zaduženo za pripremu posebnog dijela tenderske dokumentacije
<i>III RADOVI-dodaju se nove podtačke 21 i 22</i>							
1.	Lot 1: Izgradnja AB kolovoza na lokalnom putu L54, ukupne dužine 120 m, širine betonske trake: 3,0 m Lot-2 Rekonstrukcijadijela nekat. puta k.č. broj:2966,KO Ugljevik u MZ Stari Ugljevik, zaseok Falčići, dužine 230 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m Lot 3: Nastavak izgradnje dijela nekat. puta u MZ Bogutovo Selo,dionica: Četenište – Maleševci, dužine 500.0m +160m , širine tucaničkog zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, KO Bogutovo Selo Lot 4: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:1305/2, KO Bogutovo Selo,u MZ Brđani-Prokos, L51-Pecka, dužine 180 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m	47.000,00	47.000,00	oktobar	decembar	Konkur.zahtjev bez dodatne obja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
2.	Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i Metodija u Ugljeviku	93.000,00	93.000,00	oktobar	decembar	Konkur.zahtjev bez	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno

	Lot 2: Proširenje postojećeg asfaltnog zastora u ulici Drage Tokića Lot 3: Asfaltiranje nekategorisanog puta, Sjever II, Ugljevik, dionica "Ulica Kosovke djevojke-Milovanovići", dužine 369 m, širine završnog sloja kolovozne konstrukcije: L ₁ škk=3,5+1x0,5 m i L ₂ škk=2,6+2x0,5 m Lot 4: Asfaltiranje platoa na parceli k.č. broj 214/2, KO Zabrdje, vlasništvo Milovanović Zorana iz Ugljevika Lot 5: Asfaltiranje prilaznog puta iz ulice Drage Tokića u Ugljeviku					dodatne obja.obavještenja o nabavci	komunalne poslove
	Ukupno:						

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH
NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I
DOPINAMA IZNOSI:

1.802.500,00 KM

Broj : 02-404-129 /13
Datum,07.10.2013.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04;42/05 i 118/05), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 i 12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU

Član 1.

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi:

U tački III-RADOVI dodaje se nova podtačka 23 i glasi:

LOT-1: A/Građevinski radovi na sanaciji poda od parketa u Sportskoj sali

B/ Građevinski radovi na sanaciji prostora KK Rudar

LOT-2:Izgradnja tribina pored odbojkaškog igrališta bazeni, Ugljevik

Procijenjena vrijednost radova iznosi 43.000,00 KM.

Član 2.

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-127/13
Datum:7.10.2013.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 11

Red. broj	Predmet nabavke	Planirana sredstva	Procijenjena vrijednost nabavke	Okvirno vrijeme pokretanja pos. JN	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Vrsta postupka JN	Odjeljenje zaduženo za pripremu posebnog dijela tenderske dokumentacije
<i>III RADOVI-dodaje se nova podtačka 23</i>							
1.	LOT-1: A/Građevinski radovi na sanaciji poda od parketa u Sportskoj sali B/ Građevinski radovi na sanaciji prostora KK Rudar LOT-2: Izgradnja tribina pored odbojkaškog igrališta bazeni, Ugljevik	43.000,00	43.000,00	oktobar	decembar	Konkur.zahtjevi bez dodatne obja.obavještenja o nabavci	Odjeljenje za prostorno urđenje i stambeno komunalne poslove
	Ukupno:	43.000,00	43.000,00				

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I DOPINAMA IZNOSI:

1.845.500,00 KM

Broj : 02-404-127 /13
Datum,7.10.2013.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-118/13
Datum, 19.9.2013.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova i to:
Izgradnja priključka servisnog puta (naselje sjever III u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 „Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
27.500,00 KM.
Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke
„ kapitalna ulaganja“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-117/13
Datum, 19.9.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke ogreva za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik.

Član 2.

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 2.500,00 KM. Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „rashodi po osnovu utroška energije“.

Član 4.

Predviđeni rok za nabavku iz tačke 1. ove Odluke je 2 (dva) dana od dana uplate avansa.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-108/13
Datum, 20.09.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE*

I

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Administrativne službe opštine Ugljevik, *odlučeno je da se ugovor dodijeli* : d.o.o. „Sony&Computers“, Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 5.106,00 KM.

II

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-404-108/13, ponudu je dostavio pozvani ponuđač.

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

III

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-119/19
Datum, 24.09.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i to:

- a)Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe mjesnog voda u Srednjoj Trnovi,
- b)Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac,
- c)Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara Janjari (Ugare) i
- d)Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 80.000,00 KM.

Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-107/13.
Datum, 25.09.2013. godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine d o n o s i

ODLUKU
O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I

U skladu sa članom 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH poništava se postupak dodjele ugovora u predmetu javne nabavke dogradnje javne rasvjete i to:

- Lot 1: Dogradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevac, Nikolići
- Lot 2: Dogradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevac, Krstići
- Lot 3: Dogradnja javne rasvjete u MZ Donje Zabrdje, Posavci
- Lot 4: Dogradnja javne rasvjete u MZ Korenita, Kandići
- Lot 5: Izgradnja kablovskog voda 0,4 KV, za potrebe snabdijevanja stambene zgrade u Ugljeviku.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 11.09.2013. godine ovaj ugovorni organ je pokrenuo proceduru javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-107/13. bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen sljedećim dobavljačima:

1. D.o.o. „Spark“ Bijeljina,
2. D.o.o. „D-Struja“ Bijeljina
3. D.o.o. „Sporting MB“ Ugljevik

U predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač d.o.o. „D-Struja“ Bijeljina nije dostavio Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze plaćanja direktnih poreza, traženo tačkom 2. potačka c) Konkurentskog zahtjeva.

Ponuđač D.o.o. „Spark“ Bijeljina nije ispravno popunio obrazac za cijenu, kao i izmjene ponude u Lotu-5 nisu parafirane od ovlaštenih osoba kako je navedeno pod tačkom 4.2. Konkurentskog zahtjeva.

Predmetni postupak javne nabavke poništava se iz razloga što je u ovom postupku javne nabavke broj prihvatljivih ponuda manji od tri.

Upustvo o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-117/13
Datum, 26.09.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE*

I

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu javne nabavke isporuke uglja i ogrevnih drva za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Ugljevik, *odlučeno je da se ugovor dodijeli: Z.Z. „Ugljevik“ Ugljevik*, sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 2.118,05 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem zahtjeva za direktan sporazum, broj: 02-404-117/13, ponudu je dostavio pozvani ponuđač:

Z.Z. „Ugljevik“ Ugljevik

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

III

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema iste.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-113/13.

Datum, 02.10.2013. godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine d o n o s i

ODLUKU
O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I

U skladu sa članom 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH poništava se postupak dodjele ugovora u predmetu javne nabavke radova i to:

- Lot-1 :nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na mrežu makadamskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik,
- Lot-2: nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamske ulice u gradskom dijelu Ugljevika i
- Lot-3: kopanje-čišćenje odvodnih putnih jaraka na mreži lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica opštine Ugljevik,

O b r a z l o ž e n j e

Dana 16.09.2013. godine ovaj ugovorni organ je pokrenuo proceduru javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-113/13. bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen sljedećim dobavljačima:

1. D.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik,
2. D.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik
3. D.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje i
4. D.o.o. „Buk Promet“ Bijeljina

U predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač d.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje nije dostavio ponudu do krajnjeg roka određenog tenderskom dokumentacijom, ponuđač d.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik je dostavio ponudu posle krajnjeg roka predviđenog za dostavu ponuda.

Ponuda je stigla dana 30.09.2013.godine u 10 sati i 15 minuta, a tenderskom dokumentacijom predviđen rok za prijem ponuda je do 10 sati, pa zbog toga ponuda nije uzeta u razmatranje, nego je neotvorena vraćena ponuđaču.

Predmetni postupak javne nabavke poništava se iz razloga što je u ovom postupku javne nabavke broj prihvatljivih ponuda manji od tri.

Upustvo o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-122/13
Datum, 02.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za građevinske radove na sanaciji građevinskih limova dijela stambeno-poslovnog objekta P+3 u Ugljeviku, Trg Draže Mihailovića.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM.

Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna pomoć“.

Član 4.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-121/13
Datum, 3.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke guma za vozilo „Kamaz“-cisterna, a za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik.

Član 2.

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 4.400,00 KM. Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „Izdaci za zalihe inventara“.

Član 4.

Predviđeni rok za nabavku iz tačke 1. ove Odluke je 2 (dva) dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-123
Datum, 03.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke elektro radova i to:
Izgradnja javne rasvjete na području opštine Ugljevik.

LOT-1: Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež-Jovičići
LOT-2: Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež
LOT-3: Javna rasvjeta Ravno Polje –Maksimovići
LOT-4: Javna rasvjeta Ravno Polje-pješačka zona nastavak
LOT-5: Javna rasvjeta Ravno Polje -Markovići
LOT-6: Javna rasvjeta Donja Trnova-Dobričići
LOT-7: Javna rasvjeta Donja Trnova -Nikolići
LOT-8: Javna rasvjeta Janjari

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
52.000,00 KM.
Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja“

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-125/13
Datum, 3.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:
Izrada biste „Filipa Višnjića“ u Gornjoj Trnovi.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 17.000,00 KM. Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-124/13
Datum, 3.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova zimskog održavanja puteva i ulica :

- Lot-1 : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru istočnog dijela opštine Ugljevik,
- Lot-2 : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru južnog dijela opštine Ugljevik i
- Lot-3 : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru sjevernog dijela opštine Ugljevik i ulica i parkinga u gradskom dijelu Ugljevika

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem otvorenog postupka.
Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.
Okvirni sporazum zaključuje se na period od dvije godine odnosno do 31.03.2015.godine.

Član 3.

Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 280.000,00 KM.
Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik sa budžetske stavke „troškovi za zimsko održavanje“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je od 15.11.2013.do31.03.2014.godine i od 15.11.2014.do 31.03.2015.godine.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude.

Član 6.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-112/13
Datum, 03.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA*

I

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke i to:
Održavanje javne rasvjete na području opštine Ugljevik-nabavka materijala i usluge ugradnje, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Energo Sistem“ Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 38.569,05 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-112/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili ponuđači :

1. D.o.o. „Elnar“, Banja Luka
2. D.o.o. „Work“ Bijeljina
3. D.o.o. „Energo Sistem“, Brčko

III

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tački 1. ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli d.o.o. „Energo Sistem“ Brčko.

Rang lista:

Redni broj	Izvođač	Cijena ponude sa PDV-om
1.	D.o.o. „Energo Sistem“ Brčko	38.569,05
2.	D.o.o. „Elnar“, Banja Luka	38.920,05
3.	D.o.o. „Work“ Bijeljina	45.026,28

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.

IV

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj : 02-404-111/13

Datum, 03.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

I

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke radova i to:

Izgradnja bunara za potrebe postojećeg vodovoda u Mjesnoj zajednici Glinje, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 24.443,64 KM.

U cijenu je zaračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-111/13, putem obavještenja o nabavci objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 73/13 od 23.09.2013.godine, pod brojem 81-7-3-4-60/13, ponude su dostavili ponuđači :

1. D.o.o. „Ibis Inženjering“, Banja Luka
2. D.o.o. „Zulić Inženjering“ Tuzla
3. D.o.o. „BH Bušenje“, Tuzla
4. D.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova

III

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički je utvrdila da je u ovom postupku nabavke dostavljena samo jedna odgovarajuća ponuda od strane jednog kvalifikovanog ponuđača i to D.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova.

Pošto se ugovorni organ opredijelio na dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci, gdje se ne zahtijeva ponavljanje postupka u slučaju prijema manje od tri odgovarajuće ponude, u tom slučaju se može dodijeliti ugovor ponuđaču čija ponuda zadovoljava kriterije navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

Komisija je nakon analize, poređenja i ocjene ponude predložila da se ugovor za radove definisane u tački 1. ove Odluke dodijele d.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova.

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.

IV

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-118/13
Datum, 04.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA*

I

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke građevinskih radova i to: Izgradnja priključka servisnog puta (naselje sjever III u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 „Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 29.373,73 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-118/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili ponuđači :

1. D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik
2. D.o.o. „Buk promet“ Bijeljina
3. D.o.o. „Inter Trans“, Ugljevik

III

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tački 1. ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli d.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik.

Rang lista:

Redni broj	Izvođač	Cijena ponude sa PDV-om
1.	D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik	29.373,73
2.	D.o.o. „Buk promet“ Bijeljina	29.887,95
3.	D.o.o. „Inter Trans“, Ugljevik	37.363,72

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.

IV

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-130/13
Datum, 07.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova i to:

Lot 1: Izgradnja AB kolovoza na lokalnom putu L54, ukupne dužine 120 m, širine betonske trake: 3,0 m

Lot 2: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:2966,KO Ugljevik u MZ Stari Ugljevik, zaseok Falčići, dužine 230 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m

Lot 3: Nastavak izgradnje dijela nekat. puta u MZ Bogutovo Selo,dionica: Četenište – Maleševci, dužine 500.0m +160m , širine tucaničkog zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, KO Bogutovo Selo

Lot 4: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:1305/2, KO Bogutovo Selo,u MZ Brđani-Prokos, L51-Pecka, dužine 180 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m, a sve shodno Predmjerima radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 47.000,00 KM.

Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja“ za radove iz Lota-1, a za radove iz Lot-2, Lot-3 i Lot-4 sa budžetske stavke „tekuće održavanje“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 10 (deset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-131/13
Datum, 8.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova i to:

Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i Metodija u Ugljeviku

Lot 2: Proširenje postojećeg asfaltnog zastora u ulici Drage Tokića

Lot 3: Asfaltiranje nekategorisanog puta, Sjever II, Ugljevik, dionica “Ulica Kosovke djevojke-Milovanovići”, dužine 369 m, širine završnog sloja kolovozne konstrukcije: L₁ škk=3,5+1x0,5 m i L₂ škk=2,6+2x0,5 m

Lot 4: Asfaltiranje platoa na parceli k.č. broj 214/2, KO Zabrdje, vlasništvo Milovanović Zorana iz Ugljevika

Lot 5: Asfaltiranje prilaznog puta iz ulice Drage Tokića u Ugljeviku, a sve shodno Predmjerima radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 93.000,00 KM.

Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja“ za radove iz Lota-1, Lota-2 i Lota-3, a za radove iz Lot-4 i Lot-5 sa budžetske stavke „kapitalna pomoć“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 10 (deset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-132/13
Datum, 8.10.2013.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04), i člana 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:

LOT-1: A/Građevinski radovi na sanaciji poda od parketa u Sportskoj sali

B/ Građevinski radovi na sanaciji prostora KK Rudar

LOT-2: Izgradnja tribina pored odbojkaškog igrališta bazeni, Ugljevik, a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2.

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

Član 3.

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 43.000,00 KM. Sredstva su obezbijedena u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu za radove iz Lota-1 sa budžetske stavke „tekuće održavanje“ i radove iz Lota-2 sa budžetske stavke „kapitalno ulaganje“.

Član 4.

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 25 dana za radove iz Lota-1, a za radove iz Lota-2 je 10 dana od dana uvođenja u posao.

Član 5.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Član 6.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-119/13
Datum, 11.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA*

I

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke i to:

- a)Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe mjesnog voda u Srednjoj Trnovi,
 - b)Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac,
 - c)Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara Janjari (Ugare) i
 - d)Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 92.364,57 KM.
- U cijenu je zaračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-119/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili ponuđači :

- 1. D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik
- 2. D.o.o. „Instel“ Bijeljina
- 3. D.o.o. „Oligo Kommerc“, Suvo Polje
- 4. D.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik

III

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tački 1. ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli d.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje.

Rang lista:

Redni broj	Izvođač	Cijena ponude sa PDV-om
1.	D.o.o. „Oligo Kommerc“, Suvo Polje	92.364,57
2.	D.o.o. „Instel“ Bijeljina	93.059,22
3.	D.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik	93.080,33
4.	D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik	93.512,79

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.

IV

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-121/13
Datum, 11.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE*

I

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu javne nabavke guma za vozilo „Kamaz“-cisterna za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik, *odlučeno je da se ugovor dodijeli* : Vulkanizersko trgovinska radnja „Gigo“, Ugljevik, sa ponudenom cijenom u ukupnom iznosu od 4.340,00 KM. Obveznik nije u sistemu PDV-a.

II

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-404-121/13, ponudu je dostavio pozvani ponuđač.

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

III

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-122/13
Datum, 11.10.2013.godine

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

*ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE*

I

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu nabavke građevinskih radova na sanaciji građevinskih limova dijela stambeno-poslovnog objekta P+3 u Ugljeviku, *odlučeno je da se ugovor dodijeli* : D.o.o. „Profi mont“, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 6.870,83,00 KM. U cijenu je uračunat PDV-e.

II

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-404-122/13, ponudu je dostavio pozvani ponuđač.

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

III

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.